Шәһри КАЗАН

ҖОМГА, 18 ГЫЙНВАР, 2013 ЕЛ,
N 7 (5185)
WWW.SHAHRIKAZAN.COM

1990 елдан бирле чыга

ТАТАРСТАН БАШКАЛАСЫНЫҢ КӨНДӘЛЕК ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ҺӘМ МӘДӘНИ ГАЗЕТАСЫ

КӨН АВАЗЫ

Лаеш районында шушы җирлектә яшәүче ир-ат, поши дип бутап, карабиннан 42 яшьлек танышына аткан. Яраланган ир-ат операция барышында хастаханәдә җан биргән. Башлангыч мәгълүматлар буенча, ир-атлар пошиларны аулап йөргән. Хәзерге вакытта фаҗигане барлык нечкәлекләрен ачыклауга юнәлдерелгән чаралар уздырыла. Тикшерү нәтиҗәләре буенча процессуаль карар кабул ителәчәк.

* * *

Февраль аеннан Мәскәүдә дәүләтнеке булган түләүле ашыгыч медицина ярдәме барлыкка киләчәк. Анда хәзерге вакытта күрсәтелә торган ярдәмнәргә тагын берничә хезмәт өстәләчәк. Әйтик, ашыгыч медицина хезмәткәрләре, өйгә килеп, УЗИ яки рентген тикшерүе үткәрәчәкләр. Бу бригадалар түләүсезләргә караганда тизрәк тә килеп җитәчәк, автомобильләре дә яңа һәм уңайлырак булачак. Бәяләренә килгәндә, алары әлегә билгеле түгел.

* * *

Телеэфирда күрсәтелә торган «йөгерек юл» өчен яшь билгеләре куелачак. Әлеге чара телевизион тапшыруларда һәм башка массакүләм мәгълүмат чараларында инде кулланылышка керде. Роскомнадзор аны «йөгерек юл»ларга да кертергә куша. Белгечләр әйтүенчә, телевизор караучыларның электрон хәбәрләрендә җенси характердагы яки ирекле җенси мөнәсәбәтләрне пропагандалый торган белдерүләр дә булгалый икән. Шуңа да аларны «18+» билгесе белән күрсәтергә һәм трансляция вакыты буенча чикләүләр кертергә кирәк дигән фикердә торалар.

* * *

Канаданың атаклы дю Солей циркы биш мең хезмәткәренең дүрт йөзен эшеннән азат итә. Әмма бу нинди дә булса кризис аркасында түгел. Циркның, гадәттәгечә, билетлары күпләп сатыла икән. Тик моның белән бергә, тамашаларның куелышына (постановкасына) чыгымнар арта башлаган.

ИКЕ БӘЛАНЕҢ БЕРСЕ

Шоп-шома юллардан җилдереп кенә йөриселәр бар икән әле! КИТТУ-КХТИ аспиранты Марат Идрисов битумның яңа төр составын уйлап тапкан. Мондый битум кушып салынган асфальт юллар зәмһәрир суыкларга да, артык дымга да бирешмәячәк ди. Ачышка озакка чыдый торган һәм экологик яктан чагыштырмача зыянсыз дигән сыйфатлар да «ябышкан».

ЯҢАЛЫК

Фәнзилә МОСТАФИНА

Мондый асфальт чит илләрдә дистә еллар элек җәелә башлаган иде инде. Тик монысы үзебезнеке, безнең якташ ачышы бит! Татарларда көнчелек көчле дисәләр дә, милли җанлылык та сакланып калган әле. Нәрсәсе белән аерыла соң Марат тәкъдим иткән битум? Беренчедән, әзерләнгәннән соң үзлеге озаграк саклана икән. Өстенлеге аңлашыла: шактый ерак арага транспортлау мөмкин булачак. Чагыштырмача юка итеп җәелергә тиешле катнашма таш материал белән ныграк бәйләнә. Бу исә асфальт ныграк була дигән сүз. Яңа ысул белән салынган асфальт 34 градуслы салкынга да чыдый алачак, дип белдерә Марат. Хәзер кулланыла торган «Нижнекамскнефтехим» ААҖ тарафыннан әзерләнгән битум 18 градус суыкка гына ярарлык икән.

Хәер, моңарчы да яңгыр-кардан куркып, асфальт салмый тормадылар инде анысы. Ул яктан бездә һәрчак эш бар: юл төзелешендә ел дәвамында нәрсәдер башкарылып тора. 18 градус салкында да шул асфальт, 35тә дә шул. Чыдау-чыдамавы икенче мәсьәлә. Юл салучыларга нәрсә мөһим: бүген тишекне томалап куярга кирәк. Иртәгә шул ук урында яңадан чокыр хасил булламы, асфальт астында калган күлдәвек «ирекә чыга» башлыймы – монысы башка көн борчуы. Ун метрлы бер үк юлны икеөч тапкыр салсалар салалар, тик яңгыр туктаганын көтеп, асфальт җәйми тормыйлар инде. Бер тапкыр берәгәйле итеп эшләгәнче, ун тапкыр башкаруга өстенлек бирәләр. Яхшылап уйлап карасаң, Идрисовның битумын тиз арада гына куллана башлаулары ай-һай әле: яңа ысул белән асфальт сала башлап, ул чыннан да югарыда атап үтелгән үзлекләргә ия булып чыкса, күпме кеше эшсез калачак дигән сүз бит бу.

Шулай да Марат тәкъдим иткән яңа төр битумның иң шәп үзенчәлеге башкададыр, мөгаен. Хәзер бер тонна асфальт салуга якынча 790 мең сум акча тотылса, яңа технологияләр белән җәйгәндә 100 мең сум гына китәчәк икән. Математикада башың эшләмәсә дә, ике сан арасындагы аерманы санап чыгарырга була. Шәһәр бюджетының никадәр өлешен саклап калу җаен тапкан бит әй егет!

Җитәкчелек тә уйлап табучыны буш итмәгән. Шәһәр мэры Маратның ачышын югары бәяләгән, егеткә 30 мең сум күләмендә премия дә язылган.

АХЫРЫ 2 НЧЕ БИТТӘ

БАШКАЛАДА

Рәхәтләнеп барып кайтыгыз

«ЯҢА Тура» базарына көн дәвамында түләүсез нигездә автобуслар йөри башлады. Әлеге маршрутта 8 автобус хезмәт күрсәтә. Алар иртәнге 8.00дән кичке 16.00 сәгатькә кадәр һәр сәгать саен йөри. Беренче чиратта сатып алучыга тәгаенләнгән булса да, автобуслардан эшмәкәрләр дә файдалана ала. Технополиста эшләүчеләр өчен иртән һәм кичен вахта автобуслары да каралган. «Яңа Тура»га автобуслар Компрессорлар заводы, «Кәҗә бистәсе» метро станциясе, ЦУМ кибете, тимер юл вокзалы һәм Урман аръягы бистәсеннән китә.

Студентлар көнен — музейда

ТР МИЛЛИ музее 25 гыйнвар көнне республика һәм шәһәрнең барлык студентлары өчен «Татьянин день в музее» чарасын уздыра. Биредә студентларга төрле уеннарда һәм бәйгеләрдә катнашырга, үзләренең иҗади осталыкларын күрсәтергә дә мөмкинлек туачак. Соңыннан монда килүчеләрне Владимир Высоцкий истәлегенә багышланган концерт көтә. 25 гыйнварда аңа 75 яшь булыр иде. Бәйрәм чарасы 14.00 сәгатьтә башлана. Бу дата, студентлар көне буларак, 1755 елның 25 гыйнварында Россия императрицасы Елизавета Петровнаның Мәскәүдә университет төзү турындагы Указы имзаланганнан соң билгеләп үтелә башлаган.

Бушлай өйрәтәм, диләр бит

«ФОРСАЖ» картинг-үзәгендә (Оренбург тракты, 5 нче йорт) картинг буенча балалар секциясе картинг буенча бушлай шөгыльләнер өчен 8-14 яшьлек балаларны чакыра. Аларны 2 ай дәвамында төп юл хәрәкәте кагыйдәләренә һәм махсус тәкъдим ителгән трассадан йөрү серләренә төшендерәчәкләр. Дәресләр чәршәмбе һәм җомга көннәрендә яки сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә (9.00-10.30, 15.00-16.30 сәгатьләрдә) үтә.

Сихәте булсын!

19 ГЫЙНВАР – Хачману бәйрәме. Бу көнне православие дине вәкилләренең изгеләштерелгән бәкегә чуму традициясе башкарыла. Бәкегә чумучыларның куркынычсызлыгын 80 ашыгыч ярдәм машинасы һәм гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең 254 хезмәткәре саклаячак. Бу көнне Татарстан буенча су коену өчен махсус 85 урын әзерләнә.

ФОТОХӘБӘР



Дамир БӘДРИЕВ фотосы

Гомерсез агачлар

КАЗАНДА «Яшел рекорд» проекты гамәлгә ашырыла. Яңа Савин районындагы Четаев урамында зур агачлар җылылык, су торбалары үткәргеченә гаять тә якын утыртылган. Димәк, үткәргечләрне ачкан очракта, агачлар һәлак ителәчәк. Моның өстенә, аллея башка үткәргечләр сузу өчен дә актарылган.

«Шәһри Казан»да бергә кайныйк! Телефоннарыбыз: (843) 562-50-07 (факс), 562-50-12

РӘСМИ ХӘБӘРЛӘР

Көндәшлеккә каршы — тырыш хезмәт

ТАТАРСТАН Президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә узучы Гайдар форумында катнашты.

Форумдагы «Россия и мир» халыкара конференциядә ул глобаль базарларда көндәшлеккә сәләтлелекне саклап калу өчен төбәкләрнең нәрсәләр эшләргә мөмкин булулары турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов шулай ук дөнья базарларында көндәшлеккә сәләтлелекне арттыру өчен Татарстанда алып барыла торган эшләр хакында да әйтеп узды. Президент сүзләренә караганда, ТРда моның өчен предприятиеләр модернизацияләнә, хезмәт җитештерүчәнлеге арттырыла, яңа инновацияле тармаклар барлыкка китерелә. Модернизацияләү чараларының иң зурысы нефть химиясе өлкәсендә башкарыла.

«Вамин»да яңа җитәкче

МАРАТ МУРАТОВ «Вамин» ААҖнең башкаручы директоры итеп билгеләнде.

Аны коллективка ТР Премьер-министры Илдар Халиков тәкъдим итте. Марат Муратов 2012 елның августына кадәр «Татмедиа» басма һәм массакүләм коммуникацияләр буенча республика агентлыгын җитәкләде, аннан соң ТР Президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары итеп билгеләнгән иде. Белешмә өчен: «Вамин-Татарстан» ААҖ – ТРда сөт эшкәртү буенча иң эре компания. Аның составына 30 сөт эшкәртү, 8 икмәк кабул итү һәм эшкәртү предприятиесе, 23 агрофирма керә. «Вамин-Татарстан»ның авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 400 мең га җире, балык хуҗалыгы, фирма кибетләре челтәре бар.

Котлыйбыз!

РОССИЯ Президенты Владимир Путин Указы белән, Элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм массакүләм коммуникацияләр буенча федераль хезмәтнең ТР буенча идарәсе җитәкчесе Айрат Зарипов Дуслык ордены белән бүләкләнде.

Ул әлеге югары Дәүләт бүләгенә хезмәттәге уңышлары, күпьеллык тырыш хезмәте һәм актив җәмәгать эшчәнлеге өчен лаек булды. ТР буенча Баш федераль инспектор Рөстәм Идрисов Айрат Зариповка РФ Президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле М. Бабич һәм үз исеменнән котлау телеграммасы юллады, дип хәбәр итәләр Баш федераль инспекторның матбугат хезмәтеннән. «Сезнең күпьеллык һәм югары һөнәри осталыкка ия хезмәтегез республика халкы өчен лаеклы үрнәк» дигән юллар бар котлау телеграммасында.

Укытучылар, алга!

ТАТАРСТАНДА мәгариф хезмәткәрләренең кышкы Спартакиадасы була.

Муниципаль районнарның җыелма командалары арасында финал ярышлары 21 февральдә узачак. Бу турыдагы карарны агымдагы елның 15 гыйнварында ТР мәгариф һәм фән министры Энгель Фәттахов имзалады. Мәгариф хезмәткәрләре Спартакиадасын уздыруның төп максаты – сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру һәм, финал ярышларында катнашу өчен, иң яхшы укытучы-спортчыларны ачыклау. Укытучылар чаңгы ярышларында, шорт-тректа, өстәл теннисы, шахмат һәм башка уеннар буенча көч сынашачаклар. Спартакиада ике этапта – муниципаль һәм республика дәрәҗәсендә узачак. Җиңүчеләр һәрбер спорт төре буенча бүләкләнеләчәк, шулай ук командалар арасында I, II һәм III урыннар билгеләнеләчәк.

Бу — беренче программа

ТАТАРСТАНДА интеллектуаль милек базарын үстерүгә кагылышлы озак вакытлы максатчан программа кабул ителде.

Россия биләмәсендә ул интеллектуаль милек өлкәсендә төбәк фәнни-техник сәясәтен формалаштыруга кагылышлы тәүге программа булачак, дип хәбәр итәләр ТР Икътисад министрлыгыннан. Аның тәҗрибәсен алга таба илнең башка төбәкләренә җәелдерү ниятләнелә. 2013-2020 елларга исәпләнгән программаны ТР Икътисад министрлыгы Интеллектуаль милек буенча федераль хезмәт (Роспатент) һәм Бөтендөнья банкы экспертлары белән берлектә эшләгән. Программаны эшләү зарурлыгы интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә, предприятиеләрнең хокукларын яклауга һәм интеллектуаль милекнең цивилизацияле базарын булдыруга ихтыяҗ арту белән бәйләнгән.

КАЗАН ХӘБӘРЛӘРЕ

Аэропортка тизйөрешле поездларда май аенда барырбыз

Студентларның халыкара Универсиадасына әзерлек кысаларында, Сәетгалиев урамындагы «Казан-1» тимер юл вокзалы зур үзгәрешләр кичерә.

Автор фотосы

УНИВЕРСИАДА СУЛЫШЫ

Дамир БӘДРИЕВ

Халыкара аэропорт белән тимер юл вокзалы арасында тизйөрешле электр поездлары хәрәкәт итәчәк. Тимер юл вокзалында интермодаль юлның тукталыш корылмасы төзелде инде. Ләкин әле бу пассажирлар йөртү башланды дигән сүз түгел. «Горький тимер юллары» җитәкчесенең Казан төбәге буенча урынбасары Александр Черемнов аңлатма биргәнчә, хәзергә электричкалар тест режимында сынау йөрешләре генә уза. Гыйнвар ахырында аэропорт белән тимер юл вокзалы арасында, инде пассажирлар утыртып, ике яки дүрт пар электричка җибәрү ниятләнелә. Аларның хәрәкәт вакыты авиарейсларга яраклаштырылачак. Тихорецк урамында һәм Усады-Столбище маршрутында тимер юл өлешләре төзелеше тулысынча тәмамланганнан соң, ягъни май аеннан, тизйөрешле электр поездлары да сафка басачак. Алар аэропорт белән тимер юл вокзалы арасын 20 минутта узачак, маршруттагы тукталышларга туктап алу булмаячак. Интермодаль юлда «Сименс» компаниясендә җитештерелгән 464 кеше сыйдырышлы, югары уңайлыклы яңа «Ласточка» да хәрәкәтләнәчәк. Әлегә бу техника Россиядә берәү генә. «Ласточка» сынауларны уңышлы узган, нәтиҗәдә тагын шундый 3 берәмлек поезд кайтартылачак.

Халыкара аэропорт белән «Казан-1» тимер юл вокзалы арасында 8 пар гадәти электричка да йөриячәк. Алар, Әмәт, Вахитов һәм Столбище платформаларында тукталышлар ясап, маршрутны 40-45 минутта узалар.

Тизйөрешле электр поездларында билет бәясе, вагоннарның классына карап, 200-400 сум торачак.

Тротуарларга техник тоз сибү тыела

Казанда узган ел, тышкы төзекләндерү кагыйдәләрен үтәмәгән өчен, юридик һәм физик затларга 83 миллион сум штраф салынган.

РЕЙД

Шәһәр башкарма комитетының административ-техник инспекциясе хезмәткәрләре 17 гыйнварда үткәрелгән чираттагы рейдка журналистларны да алып чыктылар. Инспекция өчен мондый рейдлар – көндәлек эшчәнлек. Узган ел алар шундый 36 меңгә якын тикшерү сәфәре оештырганнар. 268 юридик затка һәм 2 885 җитәкчегә беркетмә тутырылган.

Кышкы чорда беркетмәләрнең күпчелеге кар һәм боз тиешенчә чистартылмау, түбә кыекларындагы боз бетерелмәү өчен төзелә. Тышкы төзекләндерү кагыйдәләре буенча, идарәче компанияләр йортлар тирәләрен, ә шул йортларга кереп урнашкан учреждениеләр үзләре каршындагы тротуарларны җыештырырга тиеш. Милекчеләр үз биналары янында 10 метр радиуста чисталык тәэмин итәргә, андагы карны көрәргә бурычлы. Подрядчы оешма белән килешү булган очракта гына бина турысындагы тротуардан карны автомобиль юлына төшерергә рөхсәт ителә. Әле монысы да иртәнге 8 сәгатькә кадәр генә ярый. Тротуарларга техник тоз, хлорлы кальций сыекчасы сибү тыела. Ватылган боз кисәкләре газонга, куаклар өстенә ташланырга тиеш түгел. Йорт түбәләрендәге карны төнге сәгатьләрдә төшерү шулай ук рөхсәт ителми.

Шәһәр тарафыннан билгеләнгән таләпләрне үтәмәүчеләр штрафка тартылалар, быелгы исемлек тә артканнан-арта бара.

Ике бәланең берсе

АХЫРЫ. БАШЫ 1 НЧЕ БИТТӘ

Акча яшь галимнең кулына кергәндерме әле, юктырмы – бу мәрхәмәтле гамәл турында язучы чыганакта анысы күрсәтелмәгән. Аның каравы, Маратның әлеге премияне өстәмә тикшерүләр үткәрү өчен тотачагы әйтелгән. Бу мескен суммага нәрсә генә башкарып бетерә алыр тагын. Узган ел Мәскәү университетына китеп укырга теләк белдергән бер Казан укучысына шәһәр хакимияте йөз мең сум акча тәкъдим иткән иде. Янәсе, егет халыкара олимпиадалар җиңүчесе, үзебездә калса, киләчәктә республика өчен бер-бер файдалы эш эшләп кую ихтималы бар. Тик егет сатылмады, Мәскәүгә китеп барды. Туар-тумас вундеркиндка 100 мең сум чыгарып салырга әзер булган, чын-чынлап отышлы ачыш ясаган галимгә шуның яртысын да кызганган җитәкчелек нәрсә уйлыйдыр, анысы безгә билгесез. Татарстанда яшь галимнәр белән эшләү юк, дип әйтмәсеннәр өчен генә бирелгән акча инде ул.

Хәзерге көндә Марат ачышына патент алу артыннан йөрү белән мәшгуль икән. Бәлки шуннан соң егеткә бераз акча «тама» башлар. Премияләр дә бирерлек булгач, шәһәр хакимияте дә бөтенләй онытып бетермәс, шәт. Аннары... Могҗиза булып, юллар мәсьәләсе хәл ителә калса, илдә бер генә бәла калачак инде. Анысы белән көрәшергә нәрсә тәкъдим итеп карарлар икән?

Музейга бушка да кер, бүләк тә ал

БЕЛМИ КАЛМА!

«Казан Кремле» музей тыюлыгына, аның туган көне хөрмәтенә, бушлай кертәләр.

Бу көннәрдә музей-тыюлык 19 еллыгын билгеләп узачак. Шул хөрмәткә 20 һәм 22 гыйнвар көннәрендә Татарстанның табигать тарихы музее, «Манеж» күргәзмәләр залы, «Казан-Эрмитаж» үзәге, Татар халкы дәүләтчелеге һәм Татарстан Республикасы тарихлары музеен тамаша кылу иркле булачак.

Казанлылар һәм шәһәр кунаклары «Евразиянең күчмә халкы империя төзү юлында» күргәзмәсендә борынгы күчмә халык һәм аларның культурасы белән якыннанрак таныша, «XIX-XX гасыр татарларының традицион культурасы. Россия этнография музее тупланмасыннан» күргәзмәсендә татарларның бөтен үзенчәлеген күрсәткән гаҗәеп матур әйберләрне күреп соклана ала. Ә инде Татар халкы дәүләтчелеге һәм Татарстан Республикасы тарихлары музеендагы «Лев Толстойның сугыш һәм солыхы. Ясная Поляна – Казан» күргәзмәсендә сез Лев Толстой чорына һәм аның бөек әсәре атмосферасына чумарга мөмкинсез.

Туган көн уңаеннан музейга килүче 19 яшьлекләрне һәм шулай ук туган көннәре 22 гыйнварга туры килүчеләрне сюрпризлар да көтәчәк, дип ышандыра музейның матбугат хезмәте.

ИСӘП-ХИСАП



Раскрытие информации ОАО «Казанская теплосетевая компания» в рамках Постановления Правительства Российской федерации от 30.12.2009г. №1140.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

ОАО "Казанская теплосетевая компания" 2013 год

Наименование показателя		Единица измерения	Значение	Дата ввода	Срок действия	Постановление (дата)	Постановление (номер)	Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен	Источник официального опубликования органом, принявшим решение об утверждении цены (тарифа, надбавки)
Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности)	Горячая вода	руб./Гкал/ч/мес	65536,56	01.01.2013	30.06.2013	21.12.2012	№5-36э	Государственный комитет республики Татарстан по тарифам	"Республика Татарстан", N 260 (27417) от 31.12.2012
	Пар давлением от 2,5 - 7,0 кгс/кв. см	руб./Гкал/ч/мес	22754,77	01.01.2013	30.06.2013				
	Горячая вода	руб./Гкал/ч/мес	67076,44	01.07.2013	31.12.2013				
	Пар давлением от 2,5 - 7,0 кгс/кв. см	руб./Гкал/ч/мес	23289,42	01.07.2013	31.12.2013				
Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения	Отсутствует								

Информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте компании в сети интернет www.ktk.tatenergo.ru



Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Казанская теплосетевая компания" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Открытое акционерное общество "Казанская теплосетевая компания"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Постановление Кабинета Министров РТ от 29.07.2010г. №604 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
Исполнители мероприятий	Открытое акционерное общество "Казанская теплосетевая компания"
Цели Программы	Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей в г.Казани, энергосбережение и повышение энергетической эффективности от внедрения энергосберегающих технологий, сдерживание роста тарифов в г.Казани.
Основные задачи Программы	Реконструкция существующих тепловых сетей.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы финансирования	820 560,3 тыс.руб. в 2013 году, 755 058,6 тыс.руб. в 2014 году, 775 628,4 тыс.руб. в 2015 году.
Источники финансирования	Собственные средства ОАО "Казанская теплосетевая компания"
Мониторинг выполнения Программы	Орган государственной (исполнительной) власти субъекта Российской федерации в области теплоснабжения.



Инвестиционная программа
ОАО "КАЗАНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(передача тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки)
на 2013 - 2015 гг.

Утверждено
Приказом Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам
от 24.12.2012г. №379



№ п.п.	Инвестиционный проект	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Ожидаемый эффект, тыс.руб/год				Срок окупаемости, лет
			в т.ч. по годам			Наименование показателя	в натуральном выражении		в стоим. выражении, тыс.руб.	
	Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Всего	2013 год	2014 год	2015 год		Значение (количество)	Единица измерения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг										
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1.1.1	Реконструкция тепловода №18 на участке от 18-13 до 18-14 по ул. Чуйкова, 2Ø820мм, L=2x310=620п.м.	32 271,5	32 271,5			снижение технологических потерь	1885,7	Гкал	2881,8	10,4
1.1.2	Реконструкция тепловода №18 от ТК6-38а до ТК18-6 по ул. Чуйкова, 2Ø630мм L=2x63=126п.м.	4 294,3	4 294,3			снижение технологических потерь	309,4	Гкал	486,4	8,2
1.1.3	Реконструкция тепловода № 17 на участке от ТК17-34 до ТК17-35 по ул.Ямашева 2Ø630мм, L=2x224,5=449п.м.	18 971,9	18 971,9			снижение технологических потерь	1102,6	Гкал	1619,5	10,9
1.1.4	Реконструкция тепловода №18 от Павильона №6 до Павильона №13 по ул.Чуйкова, 2Ø820мм, L=2x917=1834п.м.	129 262,3	129 262,3			снижение технологических потерь	5578,1	Гкал	7474,5	16,1
1.1.5	Реконструкция тепловода №8 от ТК8-44 до ТК8-45 по ул.Чистопольская, замена 2Ø720мм на 2Ø820мм, L=2x213.5=427п.м.	30 095,4	30 095,4			снижение технологических потерь	1298,7	Гкал	1740,3	16,1
1.1.6	Реконструкция тепловода №6 на участке от ТК6-19 до ТК6-50 по ул.Тунакова, 2Ø426мм, L=2x452=904п.м.	28 281,8	28 281,8			снижение технологических потерь	1622,2	Гкал	1377,1	19,1
1.1.7	Реконструкция тепловода №11 от т.С до ул.Хлебозаводская. Вынос сетей с территории "Реалбазы". 2Ø426мм L=2x345=690п.м.	16 314,8	16 314,8			снижение технологических потерь	1114,1	Гкал	1143,0	13,3
1.1.8	Реконструкция тепловода № 11 на участке от ТК 11-9 до ТК 11-10 по ул. Ш.Усманова, 2Ø720мм, L=111.5x2=223п.м.	12 048,6	12 048,6			снижение технологических потерь	609,8	Гкал	865,5	13,0
1.1.9	Реконструкция тепловода № 6 на участке от ТК 7-12 до ТК 7-14 по ул.Королева, 2Ø325мм, L=61x2=122п.м.	2 157,1	2 157,1			снижение технологических потерь	148,8	Гкал	151,9	13,2
1.1.10	Реконструкция тепловода №10 на участке от СК-3 до СК-4 по ул.Социалистическая,7, 2Ø630мм, L=2x204=408п.м.	22 793,8	22 793,8			снижение технологических потерь	1001,9	Гкал	1298,8	16,4
1.1.11	Реконструкция тепловода №10 на участке от СК-11 до СК-16 по ул.Чапаева, 2Ø530мм, L=2x291=582п.м.	21 960,0	21 960,0			снижение технологических потерь	1254,1	Гкал	1496,4	13,7
1.1.12	Реконструкция тепловода № 10 на участке от ТК 10-51 у ЦТП-7 (Ак.Павлова, 19) до здания ЦТП-9 (Симонова, 6), с увеличением диаметра тепловода с 2Ø325мм на 2Ø426мм, L=2x530м=1060п.м.	25 063,3	25 063,3			снижение технологических потерь	1688,9	Гкал	1742,8	13,4
1.1.13	Реконструкция тепловода №21 по ул.Фучика на участке от ТК21-13 до ТК21-13/2, 2Ø426мм, L=2x160=320п.м.	8 295,8	8 295,8			снижение технологических потерь	574,2	Гкал	540,7	14,3
1.1.14	Реконструкция тепловода №20 по ул. Сафиуллина на участке от ТК20-12 до ТК20-13, 2Ø426мм, L=2x217=434п.м.	15 180,7	15 180,7			снижение технологических потерь	778,8	Гкал	611,3	23,1
1.1.15	Реконструкции тепловода на участке от т.А до т.Б, расположенного между тепловыми камерами ТК2-8 и ТК2-8/2, с изменением его трассировки, 2Ø530мм, L=2x225=450 п.м.	16 979,5	16 979,5			снижение технологических потерь	861,3	Гкал	1094,3	14,5
1.1.16	Реконструкция тепловода №17 на участке от НО-22 у ТК17-7 до НО-25, 2Ø630мм, L=2x283=566п.м.	26 631,5	26 631,5			снижение технологических потерь	1390,0	Гкал	1956,8	12,7
1.1.17	Реконструкция тепловода № 11 на участке от ТК11-5/1А до ТК11-5/3 по ул. Кулахметова, 2Ø820мм, L=2x177,5=355п.м.	25 020,8	25 020,8			снижение технологических потерь	1079,7	Гкал	1446,8	16,1
1.1.18	Строительство сетей теплоснабжения к проблемным домам обманутых дольщиков	39 067,8	39 067,8							
1.1.19	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на строительство магистрального тепловода №1 от Казанской ТЭЦ-1.	3 700,0	3 700,0							
1.1.20	Строительство магистрального тепловода №1 от Казанской ТЭЦ-1.	150 000,0	150 000,0							
1.1.21	Реконструкция тепловода № 11 на участке от ТК11-5/6 до ТК11-5/10 по ул. Кулахметова, 2Ø820мм, L=464x2=928п.м.	67 446,4	37 073,0	30 373,4		снижение технологических потерь	2822,5	Гкал	3782,1	16,1
1.1.22	Реконструкция тепловода №17 на участке от ТК17-35 до П-17 по ул.Ямашева, 2Ø630мм, L=2x622=1244п.м.	65 700,7	2 953,5	62 747,2		снижение технологических потерь	3054,9	Гкал	4300,8	12,7
1.1.23	Реконструкция тепловода №8 на участке от П-3 до ТК8-44 по ул.Чистопольская, замена 2Ø720мм на 2Ø1020мм, L=2x500,5=1001п.м.	120 535,0	5 418,5	115 116,5		снижение технологических потерь	3693,8	Гкал	5975,3	16,7
1.1.24	Реконструкция тепловода №8 на участке от ТК8-3 до ТК8-4 по ул.Тэцевская, 2Ø1220мм, L=2x134=268п.м.	44 312,3	1 992,0	42 320,3		снижение технологических потерь	1180,1	Гкал	1410,1	26,1
1.1.25	Реконструкция тепловода №13 на участке от НО-11 до НО-13 под ул.Тэцевская, 2Ø630мм, L=2x45=90п.м.	4 753,3	213,7	4 539,6		снижение технологических потерь	184,0	Гкал	289,7	13,6
1.1.26	Реконструкция тепловода №10 на участке от ТК10-5 до подъема трубопроводов в надземном исполнении между ТК-1 и ЦТП-Белинского,21, 2Ø273мм, L=2x140=280п.м.	4 260,5	191,5	4 069,0		снижение технологических потерь	283,3	Гкал	307,0	11,5
1.1.27	Реконструкция тепловода №20 по ул.Бр.Касимовых подающий трубопровод на участке от НО-7 до ТК20-5 с заменой 2Ø630мм на 1Ø720мм, L=334п.м. и обратный трубопровод на участке от НО-7А до ТК20-5А. 1Ø720мм, L=190п.м.	31 778,7	1 428,6	30 350,1		снижение технологических потерь	1194,5	Гкал	1895,6	13,9
1.1.28	Реконструкция тепловода №21 на участке от ТК21-26 до ТК21-29 по ул.Ю.Фучика, замена 2Ø630мм на 2Ø820мм, L=2x630=1260п.м.	99 681,2	4 481,0	95 200,2		снижение технологических потерь	3832,3	Гкал	5135,2	16,1
1.1.29	Реконструкция тепловода №2 на участке от ТК2-8 до ТК2-12 по ул.Марджани, 2Ø820мм, L=2x326=652п.м.	51 581,1	2 318,7	49 262,4		снижение технологических потерь	1983,1	Гкал	2657,3	16,1
1.1.30	Реконструкция тепловода №17 на участке от НО-3 до ТК17-3 по ул.Силикатная, Мусина, 2Ø1020мм, L=2x516=1032п.м.	124 267,8	5 586,3	118 681,5		снижение технологических потерь	3808,2	Гкал	6160,3	16,7
1.1.31	Реконструкция тепловода №18 на участке от ТК18-6 до ТК18-7 по ул.Чуйкова, 2Ø820мм, L=2x216=432п.м.	34 176,4	1 536,3	32 640,1		снижение технологических потерь	1313,9	Гкал	1760,6	16,1
1.1.32	Реконструкция тепловода №2 на участке от ТК2-29 до НО-42 по ул.Правобулачная, 2Ø720мм на 2Ø820мм, L=2x501=1002п.м.	82 881,8		82 881,8		снижение технологических потерь	3047,6	Гкал	3875,8	18,6
1.1.33	Реконструкция тепловода №18 на участке от П-5 до НО-41 по ул.Лаврентьева, 2Ø530мм, L=2x573=1146п.м.	52 030,8		2 339,0	49 691,8	снижение технологических потерь	2469,4	Гкал	2946,7	13,7
1.1.34	Реконструкция тепловода №8 на участке от ТК8-47 до П-15 по ул.Чистопольская, замена 2Ø720мм на 2Ø820мм, L=2x270=540п.м.	45 796,3		2 058,7	43 737,6	снижение технологических потерь	1642,4	Гкал	2200,8	16,1
1.1.35	Строительство тепловода №11 на участке от ТК11-31 до новой ТК11-29А, 2Ø630мм, L=2x370=740п.м.	41 896,3		1 883,4	40 012,9					
1.1.36	Реконструкция тепловода №11 на участке от ТК11-28 до П-12 по ул.Декабристов, 2Ø630мм, L=2x491=982п.м.	55 597,6		2 499,3	53 098,3	снижение технологических потерь	2411,5	Гкал	3395,0	12,7
1.1.37	Реконструкция тепловода №10 на участке от ТК10-23/3 до ЦТП-2 по ул.Копылова, 2Ø325мм, L=2x168=336п.м.	6 442,1		289,6	6 152,5	снижение технологических потерь	381,8	Гкал	420,4	11,9
1.1.38	Реконструкция тепловода №10 на участке от ТК10-32 до ЦТП-3 по ул.Дементьева, 2Ø273мм, L=2x110=220п.м.	3 588,6		161,3	3 427,3	снижение технологических потерь	222,6	Гкал	241,2	11,5
1.1.39	Реконструкция тепловода №10 на участке от ТК10-13 до ТК10-16 по ул.О.Кошевого, 2Ø630мм, L=2x512,7=1025,4п.м.	58 054,7		2 609,8	55 444,9	снижение технологических потерь	2236,7	Гкал	3382,1	13,3
1.1.40	Реконструкция тепловода №10 на участке от СК-19 до СК-24 по ул.Чапаева, 2Ø530мм, L=2x277=554п.м.	25 152,7		1 130,7	24 022,0	снижение технологических потерь	1193,8	Гкал	1424,4	13,7
1.1.41	Реконструкция тепловода №20 по ул.Бр.Касимовых подающий трубопровод на участке от ТК20-3 до НО-7 с заменой 2Ø630мм на 1Ø720мм, L=455,8п.м. и обратный трубопровод на участке от ТК20-3 до НО-7А. 1Ø720мм, L=475,3п.м.	60 533,4		2 721,2	57 812,2	снижение технологических потерь	2546,0	Гкал	3614,7	13,0
1.1.42	Реконструкция тепловода №21 на участке от ТК21-21 до ТК21-23 по ул.Фучика, замена 2Ø630мм на 2Ø820мм, L=2x336,5=673п.м.	57 076,0		2 565,8	54 510,2	снижение технологических потерь	2046,9	Гкал	2742,8	16,1
1.1.43	Реконструкция тепловода №2 на участке от НО-42 до ТК2-35 по ул.Пр.Булачная, замена 2Ø720мм на 2Ø820мм, L=2x97=194п.м., 2Ø720мм, L=2x256=512п.м.	49 739,3		2 236,0	47 503,3	снижение технологических потерь	2147,3	Гкал	2767,2	13,9
1.1.44	Реконструкция тепловода №2 на участке от ТК2-12 до ТК2-16 по ул.Марджани, 2Ø820мм, L=2x451=902п.м.	76 497,0		3 438,8	73 058,2	снижение технологических потерь	2743,4	Гкал	3676,1	16,1
1.1.45	Реконструкция тепловода №2 на участке от ТК2-10/30 до ТК2-10/45 по ул.Заводская, 2Ø325мм, L=2x622=1244п.м.	23 851,3		1 072,2	22 779,1	снижение технологических потерь	1413,4	Гкал	1796,3	11,9
1.1.46	Реконструкция тепловода №18 на участке от ТК18-7 до П-9 по ул.Чуйкова, 2Ø820мм, L=2x269=538п.м.	45 626,8		2 051,1	43 575,7	снижение технологических потерь	1636,3	Гкал	2192,6	16,1
1.1.47	Реконструкция тепловода №8 на участке от ТК8-24А до ТК8-29 по пр.Ибрагимова, 2Ø1020мм, L=2x387,5=775п.м.	100 040,4		4 497,2	95 543,2	снижение технологических потерь	2859,8	Гкал	4626,2	16,7
1.1.48	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и ГВС	237 757,9	113 976,3	47 222,4	76 559,2	снижение технологических потерь	в 2014г. - 10 308,6	Гкал	11708,7	9,1
							в 2015г. - 5 237,9	Гкал	5053,9	8,1
							в 2016г. - 7 702,8	Гкал	7375,1	8,4
1.1.49	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты 2016 года	20 000,0			20 000,0					
1.2. Прочие проекты										
1.2.1	Устройство по сбору и очистки (удаления) поверхностных сточных вод с территории ремонтно-эксплуатационной базы СЭР ОАО "КТК" по адресу ул.Тэцевская,3	7 500,0	7 500,0							
1.2.2	Оборудование не требующее монтажа (ОНМ)	24 300,0	7 500,0	8 100,0	8 700,0					
Всего по разделу 1.		**2 351 247,3**	**820 560,3**	**755 058,6**	**775 628,4**					
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов										
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
2.2. Прочие проекты										
Всего по разделу 2.										
	ИТОГО	**2 351 247,3**	**820 560,3**	**755 058,6**	**775 628,4**					

Источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей

	Источник финансирования	2013г.	2014г.	2015г.	Итого:
1	Амортизация.	**541 076,00**	**566 916,00**	**589 592,00**	**1 697 584,00**
2	Прочие средства.	**279 484,30**	**188 142,60**	**186 036,40**	**653 663,30**
	ВСЕГО источников финансирования (без НДС).	**820 560,30**	**755 058,60**	**775 628,40**	**2 351 247,30**

ӘЙТЕР СҮЗЕМ БАР

Ветераннар да бәйрәм ярата

Рәшидә ХӘЙРЕТДИНОВА,
Казан

Шәһәр ветераннар берләшмәсеннән 10 гыйнварга милли-мәдәни үзәктә чыршы бәйрәменә чакыру алгач, икеләнеп калдым: чыршы бәйрәме балалар бәйрәме бит ул.

Шулай да, җыенып, юлга чыктым. Көн кояшлы, салкынча, тирә-яктагы агачларны ап-ак бәс каплаган – үзе бер бәйрәм. Автобуста ук дуслар очрады. Бергәләп милли-мәдәни үзәкнең мәрмәр залына килеп кергәндә, залда «алма төшәрлек» тә урын юк иде, шуңа ишек буенда гына туктадык. Без килгәнне генә көткән кебек, «Балкыш» фестивале лауреаты Дилүс Мәҗитов милли костюмнан тальянда татар көйләренә тезмә уйнап, бәйрәмне ачып җибәрде. Аннары һәр район үзенең талантларын тәкъдим итеп, татарча-русча җырлар яңгырады. Кар кызы Кыш бабайны югалткан, бергәләп аны эзләдек, кумәкләп чакырдык. Кыш бабай кызыл капчыклары белән икенче каттан төшкәч, чын чыршы бәйрәме башланды. Мәһабәт чыршы тирәсендә ел фасыллары – кыш, яз, җәй һәм көз булып киенгән һәм төрле әкият геройлары рәвешенә кергән өлкәннәр җырлап әйлән-бәйлән һәм төрле уеннар уйнадылар. Әби-«бәби»ләр рәхәтләнеп җырлап-биеп күңел ачтылар. Чыршы бәйрәме өлкәннәргә дә күңелле була икән, күңелең белән балачакка кайтасың. Бу бәйрәмне оештыручыларга зур рәхмәт.

Тарифлар һаман арта бара

Нурислам МОРАДЫЙМОВ

Декабрь ае өчен килгән счет-фактураны күргәч, күп кеше аптырашта калгандыр. Анда ОДН өчен түләү хакы ноябрь аендагыга караганда 200 сумга артыграк килгән. Безнең йортта еш кына аварияләр булып тора, менә хәзер дә подвалдан мунчадагы кебек пар чыгып тора. Шуңа күрә дә бүлмәдә черкиләр оча башлады. Бу хәл бер атнадан артык дәвам итсә дә, аны төзәтүчеләр күренми. Мондый күренешләр ЖКХ түрәләре өчен бик кулай, ахрысы, чөнки халык фатир хакын ай саен артыграк түләргә мәҗбүр булачак.

«Буревестник»

Дамир БӘДРИЕВ фотосы

УНИВЕРСИАДАЛЫ КАЗАН

Җиңү проспектында Универсиада авылы территориясенә урнашкан «Буревестник» йөзү бассейны – халыкара дәрәҗәдәге спорт корылмасы.

Бассейн 52х25 метр зурлыкта, 2 метр калынлыктагы хәрәкәткә китерелүче дивар бассейнны ике өлешкә бүлә. Суның тирәнлеге 1,8-2,36 метр. Биредә хронометраж һәм Omega нәтиҗәләр белдерү электрон челтәре куелган. Ярыш мизгелләре видеоэкранда да чагылдырыла. Коры йөзү залы 24х12 метр мәйданны били, идәненә Regupol төрендәге универсаль катлам җәелгән. Паркет идәнле 36х24 метр зурлыгындагы тагын бер зал волейбол, баскетбол һәм мини футбол уеннары өчен махсуслаштырылган. Түбә астындагы мәйдан күнегүләр залы итеп җиһазландырылган.

«Буревестник»та 2011 елда йөзү буенча «Kazan Cup» халыкара турниры үткәрелде. Биредә тәҗрибәле тренерлар өйрәтүендә спортның аквааэробика һәм дайвинг төрләре белән дә шөгыльләнергә мөмкин. Дайвинг белән кызыксынучыларга белгечләр су астында йөзү кагыйдәләрен өйрәтә. Кечкенә балаларга да йөзү күнекмәләре бирелә. Суга кергән һәр кеше хезмәткәрләр тарафыннан катгый күзәтүдә тотыла. Якшәмбедә көннең беренче яртысында бассейннан файдалану бушлай. Ләкин моның өчен исемлеккә шимбә көнне үк язылып куярга кирәк.

Интернет челтәрендәге «Буревестник» сайтында үзеңә кирәкле мәгълүматны тулырак белергә була.

Безнекеләр сынатмый

СПОРТ

Волейбол

«Динамо-Казан» кызлары Чемпионнар лигасы плей-оффының беренче матчында Мәскәүдә җиңүгә ирештеләр. Исәп – 3:1. Жирәбә салу нәтиҗәсендә язмыш плей-оффның беренче раундында Россиянең иң көчле ике командасын «чәкештерде». Әмма уен мәйданы хуҗаларына уен ахырында гына бер җиңү эләгеп калды. Уен мәйданында иң нәтиҗәле уенчы «Динамо-Казан»нан Екатерина Гамова булды. Аның 28 очкосы бар. Мәскәүлеләр ягыннан иң яхшы уенчы Наталья Обмочаева иде. Аның очколары – 22. 1/8 финалының җавап матчы бер атнадан Казанда көтелә.

* * *

Хатын-кызларыбызга гына түгел, ир-атларыбызга да җиңү юлдаш булды бит әле. Европа волейбол буенча ирләр чемпионнар лигасы «Плей-офф 12» раундының 1 нче матчында «Зенит-Казан» егетләре немецларның «Берлин» клубын җиңүгә ирештеләр. Беренче карашка, «үлчәү авырлыклары» төрле булган көндәшләрнең нинди уен күрсәтәчәкләре караңгы иде. Баштарак казанлылар уңышсызлыкларга очрап кына тордылар. Бәхеткә, соңрак барысы да үз җаена төште. Хәзер исә «Плей-офф 6»га чыгар өчен «Зенит»ка һичшиксез җиңәргә кирәк. Командалар шулай ук бер атнадан җавап уенын Казанда уйнаячак.

Хоккей

А.В.Тарасов исемендәге «Алтын алка»/«Золотая шайба» клубы яшь хоккейчыларының Бөтенроссия ярышларының беренче этабына Казанда 20 декабрьдә старт бирелгән иде. Айга якын барган әлеге ярышлар кичә тәмамланды, бүген исә илкүләм ярышларның финал өлеше башлана һәм анда район этапларында җиңүчеләр катнаша.

«Алтын алка» ярышлары 3 яшь категориясе буенча – 2002-2003, 2000-2001 һәм 1998-1999 елгы яшүсмер хоккейчылар арасында уздырыла. Район ярышларында 158 командадан 3160тан артык яшь хоккейчы осталыкта көч сынаша. Финалда һәр яшь төркеменнән үз районнарында җиңүче булган командалар 18-25 гыйнварда очраша. Финалның тантаналы ачылышы бүген «Баско» спорт комплексы бозында булачак. Беренче уенны башкаланың Авиатөзелеш һәм Киров районнары командалары (2000-2001 елда туган үсмерләр) башлап җибәрә.

Шәһәр этабында җиңүчеләрне «Алтын алка»ның республика турнирлары көтә. Әлеге этап 5-8 февральдә Зәй шәһәрендә (2002-2003 елгы үсмерләрдән торган командалар арасында), 12-15 февральдә – Чистайда (1998-1999 елгылар) һәм 19-22 февральдә Азнакайда (2000-2001 елда туган спортчылар) узачак.

КӨЛГӘНГӘ – КӨЛКЕ

Монголиядә диңгез флоты министрлыгы ачарга карар кылалар. Бу нияткә Мәскәүдә бик нык аптырыйлар:

– Нәрсәгә сезгә ул министрлык?! Сездә диңгез юк бит!

– Шуннан ни? Сездә мәдәният министрлыгы бар ич.

* * *

Балалар бакчасында сабыйлар арасында Җир йөзендә иң тиз әйбер нәрсә булганы турында бәхәс туа.

– Иң тизе – сүз, – ди Лилия, – әйткәнсең икән, аны кире кайтарып булмый.

– Иң тизе – ут, – ди Рәдис, – төймәгә басуыңа, ул шалт итеп кабына.

Бәхәскә Айдар кушыла:

– Менә мин беркөнне әчегән сөт эчкән идем. Сүз әйтергә дә, ут кабызырга да өлгермәдем.

СКАНВОРД



Фәнис МОТЫЙГУЛЛИН төзеде

11 гыйнвар санында чыккан сканворд җаваплары:
Горизонталь буенча: пальма, манго, банкир, ыру, чыршы, сут, атаман, тартай, ур, тәлинкә.
Вертикаль буенча: пенальти, ату, тар, абыстай, ару, янут, ант, мич, ары, отышханә.

КИҢӘШ-ТАБЫШ

Мин кышны яратам

Озын төннәр, җил-буран, кар көртләре, туңдыра, тамак авырта... Сез кышны яратмыйсыз? Юкка... Ә бит кышын да күңелне күтәрерлек шөгыль табып була.

Чаңгыга басыгыз

Табигатьнең көйсезлегенә карамастан, саф һавада булыгыз. Һәр көнне берәр сәгать урамда йөрергә тырышыгыз. Чаңгыга бассагыз, тагын да яхшырак. Кыштан куркып өйдә утырып, без организмның саклагыч көчләрен ялкауландырабыз, аның җил һәм салкынга каршы торучанлыгын киметәбез. Эш шулайга китсә, урамда аз гына йөреп тә салкын тидерергә мөмкин. Ә бит урамда – ачык һавада йөрү Д витаминын алырга да ярдәм итә.

Шәмдәлләрдә генә утлар яна

Кичен яки көн болытлы булганда шәмнәр кабызып кую да комачауламас. Шәм ул тынычлык, җылылык атмосферасын тудыра. Ул нервларны тынычландыра, төшенкелек хисен куып тарата. Тик шәмнәрнең сыйфатлысын алырга тырышыгыз. Югыйсә сыйфаты шикле булганнары организм өчен зарарлы матдәләр бүлеп чыгарырга мөмкин.

Әфлисун иснәгез

Әфлисунны ашагач, кабыгын ыргытырга ашыкмагыз. Ул өстәлегездә торсын. Йә булмаса җылылык батареялары өстенә куегыз. Әфлисун кабыгы инфекцияләрне, арыганлыкны бетерә. Аның урынына эфир маен да кулланырга була.

Биергә өйрәнегез

Кышкы көннәр күңелсез узмасын өчен, биюгә йөреп карагыз. Кәефегез дә яхшырыр, биергә дә өйрәнерсез, шул ук вакытта яшәреп тә китәрсез.

Мунчага йөрегез

Мунчаның никадәрле файдалы булуын инде сөйләп тә торырга кирәкми.

Хөрмәтле укучыларыбыз! Без бергә булганда гына көчле!

ГАМӘЛГӘ КУЮЧЫ: «ТАТМЕДИА» ААҖ
www.shahrikazan.com
Реклама хезмәте телефоны: (843) 562-50-12

Шәһри КАЗАН
«ТАТМЕДИА» ААҖ филиалы директоры – баш мөхәррир Мансур Газизҗан улы МОРТАЗИН

РЕДАКЦИЯ АДРЕСЫ:
420066, Казан, Чистай ур., 5 нче йорт
Http://shahrikazan.com
E-Mail: shahri-kazan@tatmedia.com
ТЕЛЕФОННАР: 562-50-12 – кабул итү бүлмәсе, 562-50-07 (факс), 562-63-90 – бухгалтерия, 562-50-03 – хатлар бүлеге.
НӘШРИЯТ: «ТАТМЕДИА» ААҖ
420097, Казан, Академия ур., 2

Газета Элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм массакүләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек итү буенча Федераль хезмәттә (Роскомнадзор) 2012 елның 27 августында ПИ №ФС77-50970 нче теркәлү таныклыгы алды.

БАСМАХАНӘ:
420066, Казан, Декабристлар ур., 2 нче йорт.
«ТАТМЕДИА» ААҖ филиалы
«Идел-Пресс» полиграфия-нәшрият комплексы
График буенча бу санга 17 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 17 сәгатьтә.

Тираж сертификацияләнгән.
Тираж – 3517 данә

Редакциянең фикере авторларның фикере белән аваздаш булмаска да мөмкин.
Редакциянең рәсми оешмаларда юллаучы булып йөрү мөмкинлеге юк.
Кульязмалар рецензияләнми һәм кире кайтарылмый.
Реклама һәм игъланнардагы мәгълүматларның дөреслеге өчен аны бирүчеләр үзләре җаваплы.
© Газетада басылган язмаларны файдаланганда, шулай ук өзекләр китергәндә «ШК»дан алынганлыгын күрсәтү мәҗбүри.

Газета атнага 3 тапкыр – сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә чыга
Заказ 29466
ИНДЕКСЛАР:
54126 (3 тапкыр чыга),
16076 (пәнҗешәмбе саны)
54207 (оешмалар өчен)
Сатудагы бәясе ирекле
12+